


Tin'hweti, tinguva na maxelo

N'wendzamhala
Sunguti
Nyenyenyana



Ku na dyambu.

Hi twa ku hisa.

ximumu

Nyenyankulu
Dzivamisoko
Mudyaxihi



Ku na moya.

Hi horile.

xixikana

ximun'wana



Ku na mapapa.

Hi twa ku
kufumela.

Ndzati
Nhlangula
Hukuri

xixika



Ku na mpfula.

Hi twa xirhami.

Khotavuxika
Mamuwani
Mhawuri